




Dipono tša magaeng tša boemo bjo bobotse bja leratadima

Naa boemo bja leratadima bja nakong e
tlogo bo tla lebelega bjang dinagamaganeg
tša Afrika Borwa?



Rural Action for
Climate Resilience



SOCIAL CHANGE
RESILIENT RURAL



Saffee
SOUTH AFRICAN
RURAL COMMUNITY
ENVIRONMENT INSTITUTE



HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
GARTEN



Ambasáid na hÉireann | An Afraic Theas
Embassy of Ireland | South Africa

RE AKANYA...



Re akanya mafelo a magaeng a na le diofisi tša mmasepala, le wate ya dikhansele.

Re na le seteišene sa maphodisa sa bohlokwa le tša mmušo wa setšhaba, go swana le Kgoro ya Tlhabollo ya Leago, Kgoro ya tša Maphelo le ya Merero ya selegae. Re akanya ka dipetlele le ditlilini tšeo di šomago gabotse, tše dingwe di agetšwe kudu bašomi ba moepo goba ditšhaba tšeo di amilwego ke moepo.

Re akanya ka mešomo ya go hlwekiša meetse a ditšhila, dintlwana tša boithomelo le tshepetšo ya ditšhila ka magaeng, dikolong tša setšhaba le makgobapukung.

Re akanya ka dimela tša setlogo tšeo di šireletšago ditsela le mananeokgoparara a setšhaba phefong goba tshenyong nakong ya mafula le madimo.

Re akanya ditsela tša rena di na le dikontiri, di na le tshepedišo ya meetse le maporogo godimo ga dinoka bakeng sa sehla sa dipula, le maswao ao a bonagalago gabotse a tsela le go swaya tsela. Dinamelwa tša bohle di thekgwa ka tshwanelo, ka diteišene tša dipese le mananeokgoparara a ditsela.



Re akanya ka setšhaba sa gaborena se na le ditekanyetšo tša Ubuntu, re hlokomelana le go ba le maikarabelo go yo mongwe le yo mongwe le tikologo.

Bosenyi, bodiidi le bošoro bjo bo dirwago go basadi di feditšitšwe. Ikonomi ya rena ya selegae e ka tšwetša pele dinyakwa tša rena tša motheo. Tlwaetšo le phetišetšo ya bokgoni go tšwa mmasepaleng e hlotše mešomo ya go šireletša tikologo, e bjalo ka tsošološo ya tshepedišo ya diphedi le tikologo ya tšona.



Re akanya ka dirapa tša dijo tša ka gae le tša setšhaba, re diriša temothuto ya go ya go ile le temothuo ya tikologo, ka morago ga dintlo le meagong ya setšhaba.

Re akanya diphaka tša setšhaba tšeo di nago le naga ya go bjala dijo le mmaraka wa dijo wa ka mehla woo go wona go abelanwago ditšweletšwa tša lefelong leo. Yo mongwe le yo mongwe o na le phihlelelo ya dijo.

Re akanya dibaka tše dingwe tša ikonomi di a bulwa, go swana le polasa ya maswi ya go ya go ile.



Re akanya mabone a seterateng ao a šomišago maatla a letšatši le diphanele tša solar le marulelong ka moka.

Re akanya bofelo bja meepo le diintasteri tše di se nago tšweletšo. Re na le diintasteri tša phefo, letšatši le tše dingwe tšeo di abelanago dipelo le setšaba.

Enetši ya rena e tšweletšwa ka nageng, e hlola dikgoba tša mošomo ka gare ga lekala la mpshafatšo ya maatla le phihlelelo ya enetši ya theko ya fase.



Re akanya bofelo bja go lahla ditlakala mo go sego ga molao. Mafelo ao go bego go lahlelwa ditlakala a tswalelwa gomme a tšeelwa sebaka ke tikologo e tala. Ditlakala di tlošwa ka mehla ka dilori mafelong a go kgoboketša ao a lego molaleng.

Re akanya ka mafelo a go lahla ditšhila ao a ageleditšwego gabotse le go laolwa ka mokgwa wo o šireletšegilego, kgole le batho. Setšhaba sa rena se diriša mekgwa ya go fokotša le ya go laola ditlakala, go swana le go diriša manyora, go diriša gape le go dirišwa leswa.



Re akanya taolo ya meetse e kopanywa le mananeokgoparara ka moka a setšhaba. Marulelo a dintlo le a meago ya setšhaba a na le meetse a pula.

Dipompo tša rena, diphaepe le mananeokgoparara a meetse a hlokometšwe gabotse go thibela go dutla.

Diphaka tša rena tša setšhaba di dirišetšwa go oketša mmetse ao a lego ka tlase ga lefase. Re na le matamo a mantši a meetse le ditanka tša tšhipi tšeo di agilwego go ralala le motse. Re šireletša mmu kgogolegong ka go o beakanya, mekero, le go bjala dimela tša setlogo le dibjalo tša dijo.

Re laola melapo le dinoka ka kelohloko go kgonthišetša ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tswalano ya tšona tša ka meetseng tšeo di atlegago, tšeo di thibelago mafula le go thekga ditšhaba tša lefelong leo tša go rea dihlapa le ditshepedišo tša dijo.

RE SA DUTŠE RE AKANYA...

Tlelaemete ya nakong e tlogo e tla lebelega bjang dinagamagaeng tša Afrika Borwa?

Ke eng seo se hlaelago ponong ye ya bophelo bjo bobotse bakeng sa bohle?

This document emerges from imagining what a climate just future looks like in rural South Africa, through in-person workshops and online engagement in the Rural Action for Climate Resilience (RACR) project.

The RACR project is a partnership project with the Social Change Assistance Trust (SCAT) and Southern African Faith Communities Environment Institute (SAFCEI) and Heinrich Boell Stiftung. It is currently funded by the Irish Embassy. It focuses on building an understanding of and greater resilience to climate change in rural South Africa, through working with community based organisations and Faith leaders in rural Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, Limpopo and Free State.

Illustrations used in this document are from the Barefoot Guide and previous RACR materials.